



Broj:02-20-037-7/2026

Herceg Novi, 15.07.2026.g

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi, postupajući po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Milana Milanovića a na osnovu člana 34 i 35 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 160/25) i člana 106 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) donosi:

RJEŠENJE

USVAJA SE zahtjev Milanović Milana od 30.04.2026 godine, za slobodan pristup informacijama a koji se odnosi na dostavljanje informacije u vezi sa zaduženjem porezom na nepokretnost i turističkom taksom poreskog obveznika PLANINARSKO DRUŠTVO DUBROVNIK za nepokretnost koja se nalazi na kat parc 829 KO Kruševica LN 522.

Pristup traženim informacijama biće omogućen dostavljanjem informacije elektronskim putem na e-mail adresu podnosioca zahtjeva

OBRAZLOŽENJE

Dana 30.04.2026 godine Milanović Milan je podnio zahtjev za slobodan pristup informacijama a koji se odnosi na dostavljanje informacije u vezi sa zaduženjem porezom na nepokretnost i turističkom taksom poreskog obveznika PLANINARSKO DRUŠTVO DUBROVNIK za nepokretnost koja se nalazi na kat parc 829 KO Kruševica LN 522.

Članom 29 Zakona o slobodnom pristupu informacijama je propisano da je za rješavanje po zahtjevu za pristup informaciji nadležan organ vlasti u čijem posjedu se nalazi tražena informacija, bez obzira da li je taj organ sačinio informaciju.

Članom 19 navedenog Zakona je propisano da „Pristup informaciji ili njenom dijelu može se ograničiti ako je to neophodno u demokratskom društvu i ograničiće se u mjeri u kojoj je to proporcionalno cilju koji se štiti, ako se na osnovu brižljive ocjene svih okolnosti u svakom pojedinačnom slučaju utvrdi da bi objelodanjivanje informacije prouzrokovalo ozbiljne i izvjesne štetne posljedice po interese iz člana 17 ovog zakona, a koje su većeg značaja od javnog interesa za objelodanjivanjem informacije, osim ako postoji preovlađujući javni interes iz člana 20 ovog zakona.

Test štetnosti i javnog interesa sadrži pregled razloga za omogućavanje pristupa informaciji u javnom interesu i razloga za ograničenje pristupa informaciji zbog štetnosti za zaštićene interese, procjenu odnosa tih interesa i zaključak o tome koji je interes prevagnuo i zbog čega.

Test štetnosti i javnog interesa sprovodi organ vlasti prilikom odlučivanja po zahtjevu za pristup informaciji.

Prilikom odbijanja zahtjeva za pristup informaciji, organ vlasti mora da obrazloži na koji način bi pristup informaciji mogao ozbiljno i izvjesno štetno uticati na interes iz člana 17 ovog zakona, navede rok trajanja ograničenja pristupa informaciji u skladu sa članom 18 ovog zakona i navede postoje li razlozi za preovlađujući javni interes iz člana 20 ovog zakona.

Imajući u vidu prethodno navedeno postupajući organ je procjenio da dostavljanje informacije ne može proizvesti štetne posledice kako je to zakonom definisano pa se podnosiocu zahtjeva predočava sledeće:



Crna Gora
Opština Herceg Novi
Uprava lokalnih javnih prihoda

Adresa: Trg Maršala Tita, br.2
Herceg Novi, Crna Gora
tel: +382 031 321 052.
fax: +382 031 323 517.
www.hercegnovi.me

Poreski obveznik PLANINARSKO DRUŠTVO DUBROVNIK zadužen je porezom na nepokretnost za nepokretnost evidentiranu na kat parc 829 KO Kruševice LN 522 za poreski period 2018 god do 2026 god, prema podacima Uprave za nekretnine PJ Herceg Novi.

Kako se podaci koji su upisani u katastarskom operatu smatraju tačnim shodno članu 10 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 037/17, 017/18, 084/24, 160/25) a list nepokretnosti predstavlja javnu ispravu u smislu člana 55 stav 1 navedenog Zakona poreski organ je zadužio poreskog obveznika porezom na nepokretnost.

Kako je pomenuti poreski obveznik pravno lice isti nije i ne može biti zadužen turističkom taksom s obzirom da je članom 1 Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 026/08, 037/11, 017/15, 006/20) definisano je da se odlukom utvrđuje visina, način i rokovi obračunavanja i plaćanja turističke takse koju plaćaju sva domaća i strana fizička lica koja u turističkom mjestu "A" kategorije na teritoriji Opštine Herceg Novi, posjeduju sekundarnu stambenu jedinicu namjenjenu za odmor dok je članom 2 Odluke definisano da je Obveznik plaćanja turističke takse svako fizičko lice koje je vlasnik sekundarne stambene jedinice na dan 1. januara godine za koju se utvrđuje obaveza turističke takse. Sekundarnom stambenom jedinicom, u smislu ove Odluke, smatra se apartman, stan ili kuća za odmor, koju koristi za odmor i rekreaciju vlasnik, njegova porodica i gosti, a koja ne predstavlja prebivalište i adresu vlasnika nekretnine, ni članova njegove uže porodice.

Članom 29 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 160/25) propisano je da je za rješavanje po zahtjevu za pristup informaciji nadležan organ vlasti u čijem posjedu se nalazi tražena informacija, bez obzira da li je taj organ sačinio informaciju. a kako se u posjedu ovog organa nalazi tražena informacija to su se stekli uslovi da se zahtjev usvoji u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

U postupku po zahtjevu je konstatovano da informacije ne sadrže bilo koji od osnova kojim bi organ ograničio pristup informacijama.

Žalba izjavljena na ovo rješenje ne odlaže njegovo izvršenje shodno članu 39 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 160/25).

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti posebna žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama a preko ove Uprave u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00€ administrativne takse.

Samostalna savjetnica I za pravne poslove i naplatu lokalnih javnih prihoda

Radmila Kos
Radmila Kos

Dostavljeno: - Milan Milanović

-u arhivu

